


Mmofra Twerε Kronkron de reba

Yesu a Ɔye Ɔkyerekyerεni Kεseε



Ɔtwerefoo: Edward Hughes

Deε Ɔyeε mfonini ahodoo: Byron Unger; Lazarus
Alastair Paterson

Osamufoo: E. Frischbutter; Sarah S.

Nkyereaseeni: Kwasi Adomako

Deε ototoo ho nneεma: Bible for Children
www.M1914.org

©2023 Bible for Children, Inc.


Tumi krataa: Se wonton nko ara deε a, wowo ho kwan se
wotwe anaase wotintim saa ayεsem yi bi.

1



Na Yesu ye
Ɔkyerekyerεni
kεseε - ne so bi mmaa da. Na dom
tie no. Yesu ka kyereε won se wonye
ahummaboro, papa ne ayamyε.
Afoforo bekyiri won na wɔapira won,
nanso Onyankopon behwe won.


2




Yesu kyerekyere nneema pii. Okaa se Onyankopon nkurofo hyeren wo wiase te sedee kanea hyeren wo fie no. Hwe sedee kanea ma edan a emu ye sum sesa!

3

Na nkurofo a Yesu kasa kyere wɔn no pɛ bone a yede bone tua so ka, "Wotu m'ani a metu wo deɛ bi, wotu me se a metu wo se." Nanso Yesu kyerekyere wɔn ayamyɛ, bonɛfakye ne ɔɔ, mpo wɔnye mma wɔn atamfo.



4



Yesu abere so no, nkurofo binom yee wɔn ho se ateneneefo. Se woma mmɔborɔfo sika a, na woma obi hyen aben sedee ebeye na obiara behwe. Yesu kaa se, "Ye w'ayeyede wo kokoam, na Onyame behye wo ananmu."


5

Saa na Yesu kyerekyere faa mpaɛɔ ho. Na nkurofo binom gyinagyina kwantempɔn ntwea so baabi ɔ mpaɛɛ sedee ebeye na obiara behu wɔn na wɔate wɔn nka. Na wɔnnwene Onyankopon ho. Na wɔdwene deɛ afofo dwene fa wɔn ho. Na Yesu fre wɔn nyaatwomfo - wo a wɔpatu da nneyɛɛ bi adi.



6

Na Yesu taa de abodeɛ na ekyerɛkyere ne nkyerɛkyere mu. Nhwɛsoɔ bi ne se, ɔde ne nsa tenɛɛ nnomaa so. Okaa se, "Mo Agya a ɔwo soro ma wɔn aduane di. Mommma biribiara nha mo. Onyankopon bɛma mo biribi adi."



7

ɔtoaa so se, "Mpo na ɔhene Solomon a na ɔye ɔdefo nsiesieɛ ne ho nseneɛ asukooko. Na se Onyankopon fura sere a ewo wuram ntoma a, ɔmfura wo nso ntoma bi?" Na Yesu rekyerɛkyere nkurofo no ama wɔagyɛ Onyankopon a ɔno na ɔma wɔn deɛ wɔhia nyinaa no adi.



8

Yesu kaa se, "Se wobu wo nua aten a, ete sɛdeɛ woreyi n'ani ase mpuna nan so wo deɛ dua kɛsɛɛ da w'ani so." Eɛtumi aba se nkurofoɔ sereɛɛ. Nanso na etwa se wɔdwene deɛ Ɔpe se okyerɛ ho.




9

Yesu kaa se nkurofoɔ mmisa Onyankopɔn ho mmoa. Se mma okɔm de won bisa paano a, mo wiase yi mu agyanom ma won ɔboɔ? Daabi! Wɔma won nneɛma pa. Onyankopɔn nso ma won a wobisa no no nneɛma pa.




10

Yesu, okyerɛkyerɛfoɔ kɛsɛɛ yi boɔ won kɔko faa akyerɛkyerɛfoɔ atorfoɔ ho. Yesu kaa se, "Wɔsiesie won ho se nnwan. Nanso won mu deɛ, wɔye mpatakul!" Okaa se won nnwuma na eɛɛma yɛahunu ɔbra a wɔrebɔ.




11

Abasɛm bi a okaaɛ mu no, Yesu kyerɛɛ won se nkurofoɔ a wɔdi Onyankopɔn asɛm soɔ no te se onipa a ɔsi ne dan wɔ ɔbotan so. Ahum kɛsɛɛ bi maa ne homene so. Eɛgyaɛ no, na efie no si ho pintinn.



12

Nanso onipa gyimifoɔ bi sii ne dan wɔ anwea so. Ahum boɔ no no, ehwɛɛ ase bubuie firi se na ne fapɛm no mu nye den. Yesu kaa se nkurofoɔ a wɔnni Onyankopɔn asɛm so no te se saa onipa no.



13

Yesu nsem no maa nkurofoɔ no ho dwirii won. Na wɔntɛɛ nneɛma bi saa da. Seesei wɔahunu se Onyankopɔn asɛm tie nko ara no nni mu. Etwa se wɔdi so da biara.



14

Yesu a Ɔye Ɔkyerekyereni Kεsee


Ayεsem a εfiri Onyankopɔn asem,
Twerε Kronkron no mu,

wɔ

Mateo 5-7, Luka 6

"Wo nsem ano ma hann."
Nnwom 119:130

15



42

60

16

Saa Twerε Kronkron mu ayεsem yi kasa fa yen Nyankopɔn
Nwanwafoɔ a ɔboɔ yen na ɔpe se ychunu No no ho kyere yen.

Onyankopɔn nim se yεaye nneεma bone pii, deε Ɔfre no bone no.
Bone ho asotweε ne owuo nanso Onyankopɔn do wo pa ara nti
Ɔsoma a ne Ba Barima koro, Yesu ma no bewuu wo asennua no
so gyee wo bone ho asotweε. εna Yesu sore beyεε Ɔteasefoɔ bio
bεsene kɔɔ Ɔsoro Aheman mu! Se wogyε Yesu di na wosrε no se
Ɔmfa wo bone nkyε wo a, Ɔbeyε. Afei Ɔbεba abctena wo mu ama
wo ne No atena afebɔɔ.

Se wogyε di se yei ne nokorε no a, ka yei kyere Onyankopɔn:
Me Dɔfo Yesu, Megye di se woyε Onyankopɔn, na wobeyεε onipa
wuu me bone ho, na seesei Woda so te ase. Mesrε Wo bra
m'abrabo mu na fa me bone kyε me, sεdeε εbeyε a mεnya obra
foforo seesei, na da koro bi me ne Wo ako afebɔɔ. Boa me na
menyε setie mma Wo na mentena ase mma Wo se Wo ba. Amen.

Kenkan Twerε Kronkron no na wo ne Onyankopɔn nni
nkɔmmɔ da biara! Yohane 3:16

17